


Bebele ya Bana

E hlahisa

Ha Molimo a ne a
etsa ntho e ngoe
le e ngoe



E ngotsoe ke: Edward Hughes
Lipapiso ka: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

E fetotsoe ke: Bob Davies; Tammy S.

E fetoletsoe ke: www.christian-translation.com

E hlahisitsoe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

License: U na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,
ha feela u sa e rekise.



Ke mang ea re entseng? Bebele, e leng Lentsoe la Molimo, e re bolella hore na motho o qalile joang. Khale koana, Molimo o ile a etsa motho oa pele mme a mo reha lebitso la Adama. Molimo o entse Adama ka lerōle la lefatše. Ha Molimo a bululela bophelo ho Adama, o ile a phela. O ile a iphumana a le serapeng se setle

se bitsoang Edene.




Pele Molimo a etsa Adama, o ile a etsa lefatše le letle
le tletseng lintho tse ntle. Khato ka khato Molimo o
ile a etsa libaka tse ntle tsa lithaba le libaka tse ntle
tsa lipalesa, lipalesa tse monko o monate le lifate tse
telele, linonyana tse mebala e khanyang le linotši tse
lutlang, maruarua a loebehlanang le likhopo

tse thellang. Ebile, Molimo o
entse tsohle tse
teng - tsohle.



Tshimolohong, pele Molimo a
etsa letho, ho ne ho se na letho
haese Molimo. Ho se na batho
kapa libaka kapa lintho. Letho.
Ho se na leseli ebile ho se na
lefifi. Ho se na holimo,
ho se na le tlase. Ho
se na maobane ebile
ho se na le hosane.
Ho ne ho ena le Molimo
feela ea neng a sena qalo.
Eaba Molimo o nka khato!
Tshimolohong, Modimo o
bopile maholimo le lefatše.




Mme lefatše le ne le
se na sebopeho ebile
le se na letho.

Lefifi le ne le le
sefahlehong
sa boliba.

Joale
Molimo
a re.


"Leseli
le be
teng!"




Yaba leledi le ba teng. Modimo a re leledi ke
"motsheare" mme a re lefifi ke "bosiu". Mme
mantsiboea le hoseng e bile letsatsi la pele.



Ka letsatsi la bobeli, Molimo a tliša metsi a maoatle,
le matšā a hlophisehileng ka tlas' a Leholimo. Ka
letsatsi la boraro, Molimo a re, "Sebaka se omileng
se hlahe." Mme ya etsahala.




Molimo o boetse o laetse joang le lipalesa le
lihlahla le lifate hore li hlahe. Mme tsa
hlahella. Mme mantsiboea
le hosasa e ne e le
letsatsi la boraro.



Eaba Molimo o etsa letsatsi, le
khoeli, le linaledi tse ngata hoo
ho seng motho ea ka li balang.
Mme mantsiboea le hosasa e
bile letsatsi la bone.




Ho ile ha latela lenane
la Molimo ho libopuo
tša leoatleng le lithapi
le linonyana. Ka
letsatsi la bohlanō A
etsa lithapi tša mofuta
o mong le o mong ho
tlatša metsi a lefatše
le mofuta o mong le o
mong oa linonyana ho
thabela lefatše le
leoatle le leholimo.
Mme mantsiboea le
hosasa e ne e le
letsatsi la bohlanō.



Kamora moo, Molimo o ile a bua hape.
O itse, "Lefatše le ke le hlahise libopuoā tse
phelang. Mofuta o mong le o mong oa phoofolo le
likokoanyana li bile teng. Ho ne ho e-na le litlou
tse sisinang lefatše le li-bea tse khabisitsoeng.
Litšoene tse nang le lonya le likoena tse ngata.
Mofuta o mong le o mong oa phoofolo o entsoe
ke Molimo ka letsatsi leo.

Mme mantsiboea le hosasa e ne e le letsatsi la
botšelela.




Molimo o entse ho hong ka letsatsi la botšelela -ntho e ikhethang haholo. Tsohle di ne di se di loketse Motho. Ho ne ho na le lijo masimong le liphoofole ho mo sebeletsa. Mme Molimo a re, "A re

etse motho ka setšoantšo sa Rona. E ke e be molaoli oa tsohle tse lefatšeng."

KAHOO MOLIMO O
BŌPILE MOTHO KA
SETŠOANTŠO

SA HAE; KA
SETŠOANTŠO SA
MOLIMO O MO
BŌPILE.



Molimo o ile a bua
le Adama. "Eja
seo o se lakatsang
serapeng. Empa u
se ke ua ja tsa
sefate sa tsebo
ea botle le bobbe.
Haeba u ja
sefateng seo ruri
u tla shoa."




Eaba Jehova Molimo o re: "Ha ho hotle hore motho a be mong. Ke tla mo etsetsa mothusi." Molimo o ile a tliša linonyana le liphoofole tsohle ho Adama.

Adame o ile a ba reha mabitso kaofela. E tlameha ebe o ne a le bohlale haholo ho etsa joalo. Empa hara linonyana tsohle le liphoofole tsohle ho ne ho se molekane ea loketseng Adama.



Molimo o ile a tlišetsa Adama boroko bo boholo.
Modimo a ntsha le leng la mahopo a hae, ka lehopo
leo Modimo a le ntshitseng ho motho, a bopa mosadi.

Mosali eo Molimo a mo
entseng o ne a nepile
hantle hore e be
molekane oa Adama.



Modimo o entse tsohle ka matsatsi a tsheletseng. Eaba Molimo o hlohonolofatsa letsatsi la bosupa mme a le etsa letsatsi la phomolo. Serapeng sa Edene, Adama le Eva mosali oa hae ba ne ba thabile ka ho phethahetseng ho mamela Molimo. Molimo e ne e le MOR'A bona, Mohlokomeli le Motsoalle oa bona.



Ha Molimo a ne a etsa ntho e ngoe le e ngoe

Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibeale,


e fumaneha ho

Genese 1-2


"Ho kenella ha mantsoe a Hao ho fana ka leseli."

Pesaleme ea 119:130





1



60



Pale ena ea BibeLe e re bolella ka Molimo oa rona
ea hlolang ea re entseng le ea batlang hore u mo tsebe.

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a reng
ke sebe. Kotlo ea sebe ke lefu, empa Molimo oa u rata haholo
O rometse Mora oa hae a le mong, Jesu, ho shoa sefapanong le
ho fuoa kotlo bakeng sa libe tsa hao. Yaba Jesu o tsohile bafung
mme o ile hae leholimong! Haeba u lumela ho Jesu 'me u mo kopa
hore a u tšoarele libe, o tla se etsa! O tla tla ho uena
joale, 'me u tla phela le eena ka ho sa feleng.

Haeba u lumela hore sena ke 'nete, bolella Molimo sena:
Jesu ea ratehang, ke lumela hore u Molimo, 'me u bile monna
oa ho shoela libe tsa ka,' me joale o phela hape. Ka kopo kena
bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe tsa ka, e le hore nka
ba le bophelo bo bocha hona joale,' me ka letsatsi le leng
ke tla ba le Wena ka ho sa feleng. Nthuse ho u mamela
le ho u phelela joalo ka ngoana oa hau. Amen.

Bala BibeLe 'me u bue le Molimo letsatsi
le leng le le leng! Johanne 3:16

